

U G O V O R
O NABAVCI MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

zaključen između:

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,
Sjedište: Bulevar Meše Selimovića 2,
koje zastupa: Mirsad Čabaravdić,
Identifikacijski broj: 4200298890007,
(u daljnjem tekstu: Naručilac)

i

R&S d.o.o. Sarajevo,
Igmanska bb,
Kemal Selmanagić,
ID broj: 4200056290005,
transakcijski račun dobavljača: 1610000044120073,
naziv banke dobavljača: Raiffeisen Bank
(u daljnjem tekstu: Dobavljač),

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka materijala za održavanje čistoće.

dalje: robu koju će Dobavljač dobiti Naručiocu u skladu s odredbama ovog ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog ugovora u obliku njegovih priloga i to:

- Ponudom / specifikacijom Dobavljača br. 7311/17 dalje: ponuda Dobavljača - (Prilog 1), (ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna ponuda Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima / aktima / dokazima / nacrtima / specifikacijama i dr. čini sastavni dio ugovora sa tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora.

CIJENA

Član 2.

Cijena koju će Naručilac isplatiti Dobavljaču za robe iz člana 1. Ugovora iznosi:

- Cijena bez PDV-a: 5.998,85KM; (slovima pethiljadadevetstotinaosamdesetosma 90/100)
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 1.019.81 KM; (slovima hiljadudevetnaest 80/100)
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 7.018,66 KM (slovima: sedamhiljadaosamnaest i 70/100 KM).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu. Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke. Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje. Dobavljač je dužan izdati / sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje. Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

ROK ISPORUKE

Član 4.

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine opreme, kao i pripadajućih usluga iz člana 1. ovog ugovora je 10 dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Kupac mogao primiti isporuku. Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je Bulevar Meše Selimovića 2, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene opreme onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju opreme. Do isporuke / predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja robe snosi Dobavljač, a s isporukom / predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na Kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene / predane robe raskinuo ugovor ili tražio zamjenu opreme. Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenu opremu osigura od uobičajenih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu sa ovim, a Kupac od tog momenta. Roba koja je predmet ovog ugovora i koju će Dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u originalnoj i neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način. Dobavljač će zapakovati robu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku. Ambalaža mora imati takva svojstva koja posebno obezbjeđuju zaštitu od vlage.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE

Član 5.

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke stvari / opreme (hardver / softver) koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Šta se podrazumijeva pod neznatnim materijalnim nedostatkom zajednički / komisijski utvrđuju Kupac i Dobavljač. U obavijesti o nedostatku stvari / opreme Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Dobavljača da pregleda stvar / opremu. Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac blagovremeno poslao Dobavljaču preporučenim pismom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne prodatelju smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Dobavljača. Nedostatak postoji ako ugovorena / isporučena oprema / stvar nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim ugovorom. Dobavljač odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Dobavljač odgovara ako na isporučenoj opremi / stvari (hardver / softver) postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije bio obaviješten, niti je pristao da primi stvar opterećenu tim pravom. Ukoliko se pokaže da treća osoba polaže neko pravo na ugovorenu opremu / stvar, Kupac je dužan obavijestiti Dobavljača o tome (obaviještenje se vrši na način iz prethodnog stava ovog člana - preporučeno pismo ili telefaks ili neki drugi pouzdan način), izuzev kad je to Dobavljaču već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar / opremu od prava ili pretenzije trećeg ili da mu isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka. Ako Dobavljač ne postupi po zahtjevu Kupca, ugovor se raskida.

GARANTNI ROK

Član 7.

Garantni period na koji se Dobavljač obavezuje u pogledu ugovorene opreme počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu opreme bez primjedbi. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač opreme garantuje ispravno funkcionisanje iste, Kupac ima pravo, ako oprema ne funkcioniše ispravno, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da opremu popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu mjesto nje isporuči opremu koja funkcioniše ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Kupac bio lišen upotrebe opreme / stvari. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari / opreme. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio opreme / stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

VIŠA SILA

Član 8.

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja. Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dještvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom. Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dještva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglašuje kao slučajeve više sile. Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile. Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 15 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljnoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 9.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 11.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja. Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1.

ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

OSTALE ODREDBE

Član 12.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 13.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivati će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

Dobavljač:

Naručilac:

Direktor

Kemal Selmanagić

Direktor

Dr.sci. Mirsad Čabaravdić, dr.med.

spec.med.rada

Broj: 01-08-810-7/17

Broj: 01-08-810-7/17

Datum: 08.08.2017.


Datum: 08.08.2017. godine

OPIS ZA CIJENU PONUDE – ROBE

Organizacija: R&S D.O.O. SARAJEVO

Broj: 7311/17

Opis roba	Količina (kom)	Jedinica mjere	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
Abrazino sredstvo za čišćenje	80	500 ml	1,90	152,00
Sredstvo za čišćenje sanitarija u gel stanju	80	750 ml	3,30	264,00
Brisač poda sa jednodjelnom aluminijskom drškom	6	Brisač poda	50,00	300,00
Wc četka komplet	10	Wc četka	0,27	2,70
Čaše bjele PVC	3000	Čaša PVC	0,01	30,00
Deterdžent za veš	50	3 Kg	9,75	487,50
Deterdžent za čišćenje poda	100	1L	3,15	315,00
Guma za otčepljivanje odvoda	5	Guma za otčepljivanje odvoda	0,67	3,35
Vreće za smeće 120l	200	pak	0,69	138,00
Vreće za smeće 70l	150	pak	0,75	112,50
Vreće za smeće 40l	200	pak	0,35	70,00
Vreće za smeće 25l	200	pak	0,45	90,00
Kanta za smeće	5	Kanta za smeće	1,68	8,40
Kanta / korpa za papir	5	Kanta / korpa za papir	1,27	6,35
Kanta za vodu	5	Kanta za vodu	1,26	6,30
Lopatica za smeće	5	Lopatica za smeće	0,50	2,50
Kolica za održavanje i pranje	5	Kolica za održavanje i pranje	1,00	7,00
Omekšivač 1L	50	1L	1,11	55,50



KJ
7

eterdžent za pranje suđa	120	1L	1,35	162,00
Metla	10	Metla	0,67	6,70
kuhinjski ubrus	2000	Rolna	0,74	1.480,00
Mikrofiber krpa	70	Mikrofiber krpa	1,29	90,30
rukavice zaštitne	70	par	1,55	108,50
Sapun toaletni	100	Sapun	0,52	52,00
Sijalica	50	Sijalica	0,47	23,50
medstvo za čišćenje stakla	100	750 ml	1,14	114,00
skodž spužva	300	Skodž spužva	0,20	60,00
čisti sapun za ruke	450	0,5L	2,33	1.048,50
Spojka brisača poda	20	Spojka brisača poda	0,30	6,00
olna kiselina	50	1L	0,67	33,50
toaletni papir	1800	Rolna	0,18	324,00
Trulex krpa	450	Trulex krpa	0,24	108,00
medstvo za otčepljivanje odvoda	20	1L	0,67	13,40
Navlaka za brisač poda	15	Navlaka za brisač poda	15,03	225,45
arkina	40	1L	1,14	45,60
Metla sa alu-pvc drškom	5	Metla sa alu-pvc drškom	3,26	16,30
Koncentrat za čišćenje DLV	30	Koncentrat za čišćenje DLV	1,00	30,00
Ukupno bez PDV-a:				5.998,85
PDV (10%):				0,00
Ukupno sa popustom bez PDV-a:				5.998,85

ROČANJA: 30 DANA, ŽIRALNO

Ukupne cijene biti izražene u KM Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. Cijene se iskazuju bez PDV - a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne snosi nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu. Razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Cijena za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

www.ris.ba
 Igranska d.d. 71000 Vogošća
 Potpis dobavljača: _____
 NBS d.o.o. trgovina, proizvodnja i usluge
 ODJEL ZA UČESTVOVANJE I JAVNE NABAVKE

KP
8